

Osman KARABEGOVIĆ:

BANJALUČKA SREDNJOŠKOLOSKA I STUDENTSKA OMLADINA

Još u djačkim danima, u Banjoj Luci smo razvijali političku aktivnost kroz udruženje "Mlada Jugoslavija". U ovom udruženju rad je bio veoma razgranat. Držali smo predavanja, vodili diskusije i sl. Bilo je to negdje krajem 1931. i početkom 1932. Na ovej način, vršila se politička dicba među djacima banjalučke gimnazije. Na jednoj strani nalazili su se, tako da kažem, lijevo orijentisani djaci, dok su na drugoj strani bili klerikalci i nacionalisti. Radilo se uglavnom kroz udruženje, Naša grupa, na čelu sa Bogdanom Jerkovićem, predsjednikom udruženja, uspostavila je vezu sa djacima drugih škola /sa učiteljskom i drugim školama/. Tako smo držali zajedničke sastanke, vodili diskusije i donosili zaključke. Iako se poslije toliko godina teško sjetiti mnogih učesnika, ipak bih spomenuo neke: Vladetu Vasića, braću Kovačeviće, Skakića, Radu Ličinu, a još ih je bilo. U toku našeg rada i aktivnosti, bili smo zapaženi i povezivala se sa reakcionarnim profesorima koji su joj pri tome pomagali. Bili smo čak pripremili i vodili djački štrajk, kojim smo pružili otpor: da ne idemo poslije podne u školu. Istina, nisu to bili neki veći zahtjevi, ali nismo dolazili na predavanja. Štrajk se uglavnom završio na tome što je 15 dјaka istjerano iz škole. Ja sam tada bio u VIII-om razredu gimnazije. Poslije sam morao da odem u Sarajevo, da nastavim školovanje.

U Sarajevu nisam imao nikakvog dodira s pokretom. Inače, mi koji smo došli iz Banja Luke bili smo od jednog broja dјaka i profesora poprijeko gledani i nazivani komunistima. Neki

profesori su nas u razgovoru provocirali, ali smo se mi mirno držali, jer nam je bilo važno da položimo maturu. Godine 1932. završio sam VIII razred i maturu i vratio se u Banju Luku. Uskoro sam bio uhapšen i premlaćen. U zatvor sam dospio na dostavu jednog đjaka iz gimnazije. Pušten sam iz zatvora pod pritiskom banjalučke javnosti. Kada sam izišao iz zatvora saznao se i vidjelo da sam bio premlaćen, jer su mi ledja bila crna od batiranja. Ovo je u gradu mobilisalo demokratske elemente i Udrženu opoziciju: protestovali su protiv metoda kojim se služi banjalučka policija. Govorilo se da se uvodi metoda glavnjače.

Poslije sam otišao u Zagreb, na studije. Upisao sam se na veterinu. U to vrijeme, godine 1932, već sam bio primljen u KPJ. Primio me je Safet Filipović, koji je tada bio u partiskom rukovodstvu u Banjoj Luci. Dakle, kao član KPJ otišao sam na Veterinarski fakultet u Zagreb. Odmah sam se uključio u partijski život. Postojale su partijske organizacije po fakultetima. Učestvovao sam u studentskom pokretu, u demonstracijama, u akcijama studentskih udruženja i drugim aktivnostima koje je sprovodila napredna studentska omladina. Godine 1934. poslije ubistva Srzentića na Beogradskom univerzitetu, organizovali smo demonstracije u znak solidarnosti sa beogradskim studentima. Zbog toga sam bio uhapšen i protjeran u Banju Luku.

Bilo je to pred petomajske izbore, kada se osjetio veliki opozicioni pokret masa. Poznati su dani petomajskih izbora, kada je diktatura bila oslabljena, a Udržena opozicija dobila dosta glasova, ali nije došla na vlast, već vlast Milana Stojadinovića. Režim je u to vrijeme morao da popušta. Održavane su velike demonstracije demokratskih snaga u zemlji i pritisak je bio ogroman. I u Banjoj Luci su održavani zborovi Udržene opozicije.

Sjećam se velikog masovnog zbora na kome smo i mi banjalučki studenti učestvovali i tražili da imamo svoga govornika na ovome zboru. Međutim, predstavnici Udružene opozicije, među kojima je jedan od vodećih Branko Ćubrilović, nisu nam dozvolili da predstavnik studenata govorи. Ćubrilović je rekao: "Mi govorimo umjesto vas". Bilo je i tuče sa policijom na skupovima povodom izbora i poslije izbora. Ja sam poslije 1936. otišao u Beograd da nastavim studije, ali na medicinskom fakultetu.

U Beogradu sam se opet uključio u politički rad. Bio sam član rukovodstva univerzitetskog komiteta partije i član Akcionog odbora. Radio sam sve do 1938. godine, do odlaska na odsluženje kadrovskog roka u bivšu jugoslavansku vojsku, učestvujući u društvenom i političkom životu studentske omladine Beogradskog univerziteta. Bio sam član partijske organizacije na Medicinskom fakultetu.

Za vrijeme ljetnjeg raspusta, mi smo odlazili u svoja mesta i tamo se uključivali i radili u partijskim organizacijama. Ovdje smo unosili mnogo svježine i elana u rad partijskih organizacija. Ja sam radio i u studentskom društvu KAB-u, zatim kulturno-umjetničkom društvu "Felagić". Posebno su studenti bili angažovani u političkom radu, tako da je taj rad bio usko povezan sa našim životom i radom na Univerzitetu. U stvari, partijska organizacija na Univerzitetu bila je naša priprema za revolucionarni rad u narodu, među radnicima, studentima i srednjoškolskom omladinom. Ovaj pokret u Banjoj Luci je bio vrlo širok. Tu je bio i demokratski pokret građanske opozicije, radnički i sindikalni pokret, studentsko udruženje takođe je bilo vrlo aktivno, zatim djačke organizacije, tako da je Komunistička

partija, iako nije bila brojna, bila je vrlo popularna i uticajna u ovim masevnim organizacijama, pa je pokret predstavljao vašnu političku snagu u gradu. Razvili su svu saradnju sa predstavnicima udružene opozicije. Bili su u stanju da izvedeno nese na ulice, kao prilikom češke krize, i u drugim prilikama, da izadje desetina hiljada.

U to vrijeme, u Banjoj Luci je postojao Rječni komitet partije, sa partiskim organizacijama u gradu, u preduzećima, zatim nije djelovala jaka organizacija SKOJ-a. Normalno, i partija i SKOJ su bili u ilegalnosti, ali su djelovali u javnim društvinama: zanatlijskim, pjevačkim, kulturnim i u skoro svim društvinama koja su u to vrijeme postojala.

Sa tako razgranatom mrežom svojih uporišta u skoro svim slojevima naroda, Banja Luka je došekala i okupaciju naše zemlje i početak ustanka i revolucije 1941. godine.

Arhiv Bos. kraljne B. Luka

ABK 209-008-044